

t21_rewrite3 (TM- GapA9WiNN8admybBwmu4D79hbBwQyoAYA)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_flang_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
& \quad (k8_afinsq_1 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(l1_rewrite3 X2 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\
& \quad \forall X4.\forall X5.\forall X6.(r2_rewrite3 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6) \Leftrightarrow \\
& \quad (\exists X7.(m1_subset_1 X7 (k8_afinsq_1 X0)) \wedge (\exists X8.(m1_subset_1 \\
& \quad X8 (k8_afinsq_1 X0)) \wedge ((X7 = X6) \wedge ((r1_rewrite3 X1 X2 X3 X8 X5) \wedge (X4 = \\
& \quad k1_flang_1 X0 X8 X7)))))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.(l1_rewrite3 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.\forall X3. \\
& \forall X4.(r1_rewrite3 X0 X1 X2 X3 X4) \Leftrightarrow (k4_tarski (k4_tarski X2 \\
& \quad X3) X4 \in u1_rewrite3 X0 X1))
\end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.(\neg v1_xboole_0 \\
& X4) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 X5 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X4))) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X6.(m1_subset_1 X6 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X4))) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X7.(l1_rewrite3 X7 X5) \Rightarrow (\forall X8.(l1_rewrite3 X8 X6) \Rightarrow \\
& \quad (((u1_rewrite3 X5 X7 = u1_rewrite3 X6 X8) \wedge (r2_rewrite3 X4 X5 X7 X0 \\
& \quad X1 X2 X3)) \Rightarrow (r2_rewrite3 X4 X6 X8 X0 X1 X2 X3))))))
\end{aligned}$$